

```
>>> import numpy
>>> numpy.random.seed()
>>> numpy.random.permutation(21)+1
array([ 7,  4, 12, 17,  9, 16,  3, 13,  1,  6,  5, 19, 15, 11, 10,  8, 20,  2, 21, 14, 18])
```

group #	initial	final
7	27-Feb	07-Mar
4	27-Feb	07-Mar
12	27-Feb	07-Mar
17	27-Feb	13-Mar
9	27-Feb	13-Mar
16	27-Feb	13-Mar
3	27-Feb	14-Mar
13	28-Feb	14-Mar
1	28-Feb	14-Mar
6	28-Feb	20-Mar
11	28-Feb	20-Mar
19	28-Feb	20-Mar
15	28-Feb	21-Mar
5	28-Feb	21-Mar
10	06-Mar	21-Mar
8	06-Mar	27-Mar
20	06-Mar	27-Mar
2	06-Mar	27-Mar
21	06-Mar	28-Mar
14	06-Mar	28-Mar
18	06-Mar	28-Mar